

Proizvodnja bez klase 9 na Zalihama (pekare, brza hrana, sendviči...)

Poslednja izmena 25/07/2024 9:26 am CEST

Ovo je objašnjenje rada ako imamo proizvodnju u skladištu maloprodaje, a materijal držimo na zalihama i knjižimo na 1010 (ili drugi konto zaliha).

PRVO moramo:

- da **napravimo artikle**, obavezno ispravno obeležiti da li je artikal materijal, roba ili **proizvod** (koji onda ima sastavnicu i **obavezno štiklirano Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta**).

Artikal	Količina u	
Materijal 1	1	X
materijal 2	1	X

!!!NE ISPRAVLJAJTE na 1340 ponuđen konto knjiženja u podešavanju artikla, polje Konto u zalihama veleprodaje neka ostane onaj što ga je program dodelio (osim ako ne želite u zalihama da se drugačije artikal knjiži) JER knjiženje u maloprodaji je podešeno na samom podešavanju skladišta.

1 moramo **pokrenuti modul** zaliha ukoliko već nije, Poslovanje > Zalihe > Formiramo skladište maloprodaje i posebno skladište za materijal

2 Zatim unosimo početno stanje:

Početno stanje > Uredi > unesite datum početnog stanja > **unesete početno stanje** ili potvrdimo prazno. Ukoliko nije potvrđeno početno stanje ne možemo da pravimo ulaze/izlaze

3 SADA možemo da pravimo ulaze materijala i robe:

-Koristimo rashod 1300 sa odgovarajućom stopom PDV-a, a pri kreiranju prijema biramo za svaki red artikla na koje skladište se odnosi prijem.

Materijal unosimo u skladište koje se vodi po prosečnoj nabavnoj vrednosti, a robu u skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om.

4 NAKON toga, kada imamo na stanju materijal, robu, imamo u Šifarniku artikala unete ispravno artikle, ostaje samo da napravimo prijem u MP skladištu:

I način > kada prodajemo samo ono što i proizvedemo:

Poslovanje > Zalihe > Nov > PRIJEM > Podvrsta prometa: Iz skladišta u izdavanje stranki >

- kada prodajemo proizvod, potrebno je uneti

- **Stranku** - za ovu podvrstu prometa ovo je obavezan podatak jer se na osnovu njega formira promet <Izdavanje stranci>. Za potrebe knjiženja koja su vezana za dnevni izveštaj potrebno je otvoriti fiktivnu stranku u šifarniku stranaka (POS, Fizička lica, Dnevni izveštaj i sl.)
- **U SKLADIŠTE** (skladište mp),
- **IZ SKLADIŠTA** (skladište materijala sa kojeg razdužujemo sastavnicu)
- upišemo **ARTIKAL** i
- **količinu** i
- sačuvamo red.

Kada potvrdimo dokument u pozadini program povuče materijal sa stanja (izdavanje u skladište), napravi ulaz proizvoda na stanje MP skladište (prijem skladište) i pravi ovu prodaju kroz izdavanje stranci. Nalozi za knjiženje su automatski.

Prijem

X Odustani Sačuvaj Potvrdi

Osnovni podaci Pregled otpremnice Primalac/adresant

Podvrsta prometa * Iz skladišta u izdavanje stranci

Datum * 04.01.2021 Broj: Nacrti

Stranka * POS- Fizička lica

Opis:

BB	U skladište	Iz skladišta	Artikal	Količina	JM	Cena	% popusta	Vrednost	Prodajna cena	Prodajna cena sa PDV	Prodajna vrednost sa PDV
	Maloprodaja 3	Skladište Materijala	espresso sa mliekom	1		10,50	70%	10,50	0,00	0,00	0,00
Sestav				Količina	Ukupna količina						
	espresso	Serija		0,1		0,1					
	Mlieko 1l			0,05		0,05					
				SVE UKUPNO		0					

Napomena: Izdavanje stranci koje formira ova podvrsta prometa ne može da se uređuje i razdužuje se samo ono što je proizvedeno.

II način > kada pored proizvoda na izdavanju stranci imamo i robu :

Poslovanje>Zalihe>Nov>Prijem>Podvrsta prometa:Iz skladišta>

- **U SKLADIŠTE** (skladište mp),

- **IZ SKLADIŠTA** (skladište materijala sa kojeg razdužujemo sastavnicu)
- upišemo **ARTIKAL** i
- **količinu** i
- sačuvamo red.

Prijem

X Odustani **Sačuvaj** Potvrdi

Podvrsta prometa: * Iz skladišta

Datum: * 04-01-2021 Broj: Nacrti

Stranka: *

Opis:

RB	U skladište	Iz skladišta	Artikal	Količina	JM	Cena	% popusta	Vrednost	Prodajna cena	Prodajna cena sa PDV	Prodajna vrednost sa PDV
	Maloprodaja 3	Skladište Materijala	espresso sa mliekom	1		10,50	0,00	10,50	208,333333	250,00	250,00
Sastav				Serija	Količina	Ukupna količina					
	espresso			0,1		0,1					
	Mleko 1l			0,05		0,05					
				SVE UKUPNO		0					

Potvrdom dokumenta dobijamo razduženje materijala iz izabranog skladišta i prijem proizvoda na skladište materijala.

Kopiranjem ovog prometa kroz Kopiraj>U izdavanje:

Promet zaliha: MSP-2

< Nazad X Briši + Nov - Otkazi potvrđivanje Kopiraj - Odštamaj -

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje
- Zalihe

Prijem u skladište

Dokument: MSP-05-3

Datum: 04.01.2021

Opis:

RB	Artikal	Iz skladišta	U skladište	Količina	JM	Cena	% popusta	Nabavna cena	Nabavna vrednost	Vrednost	Prodajna cena	Prodajna cena sa PDV	Prodajna vrednost sa PDV
+	1	espresso sa mliekom	Skladište Materijala	Maloprodaja 3	1	10,50	0,00	10,50	10,50	10,50	208,333333	250,00	250,00
				1				10,50	10,50				250,00

dobijamo Izdavanje stranci sa kopiranim artiklima. Potrebno je uneti fiktivnu **stranku** koju koristimo za potrebe knjiženja prodaje fizičkim licima (ili neku drugu ukoliko nam je taj podatak potreban) i dodati ostalu prodatu robu sa skladišta maloprodaje:

Izdavanje

X Odustani **Sačuvaj** Potvrdi

Osnovni podaci Pregled otpremnice Primaoca/adresant

Podvrsta prometa: * Stranka

Datum: * 04.01.2021 Broj: Nacrti

Stranka: * POS - fizička lica

Analitika:

Opis:

% rabata: 0,00

RB	Iz skladišta	Artikal	Količina	JM	Cena	Vrednost	% popusta	Prodajna cena	Prodajna cena sa PDV	Prodajna vrednost sa PDV
	Maloprodaja 3		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maloprodaja 3	cedevita	2		50,00	100,00		100,00	120,00	240,00
1	Maloprodaja 3	espresso sa mliekom	1					208,333333	250,00	250,00
				SVE UKUPNO	3	100,00				490,00

Ovim prometima smo razdužili robno maloprodaju i proknjižili robno razdužanje.

- Unos Dnevnog izveštaja - finansijski deo unosimo kroz Modul Izdati računi i

dnevni izveštaj. Detaljnije možete pogledati [OVDE](#).